# GOME Daily Report

## INDEX



## 1 - General Info

### 1.1 - Report Summary

| Item | Value |
|---|---|
| Report Version | GOMEver3_3 |
| Report of Day | 05-MAR-2011 |
| Start Time of First Product | 23:48:48 (04-Mar) |
| Stop Time of Last Product | 23:39:26 |
| Number of EGOI Products analysed | 34 |
| Number of corrupted products | -- |
| Anomalies and/or Special Operations | due to the ERS-2 lowering manoeuvres, data acquired during the transition period, from 22 February to 10 March, are for internal use only; no solar calibration measurements and Narrow Swath are planned during the transition period. |

### 1.2 - List of received products

| Name | Date | Time |
|---|---|---|
| EGOI_110305GSEP7001.E2 | 05-MAR-2011 | 01:36:19.755 |
| EGOI_110305GSEP7032.E2 | 05-MAR-2011 | 03:14:17.358 |
| EGOI_110305GSEP7041.E2 | 05-MAR-2011 | 04:57:07.490 |
| EGOI_110305HLEP9515.E2 | 05-MAR-2011 | 11:14:39.808 |
| EGOI_110305HLEP9521.E2 | 05-MAR-2011 | 12:52:20.909 |
| EGOI_110305HLEP9532.E2 | 05-MAR-2011 | 22:32:22.979 |
| EGOI_110305KSEP6216.E2 | 05-MAR-2011 | 00:05:53.698 |
| EGOI_110305KSEP6240.E2 | 05-MAR-2011 | 06:55:33.718 |
| EGOI_110305KSEP6267.E2 | 05-MAR-2011 | 08:35:25.334 |
| EGOI_110305KSEP6289.E2 | 05-MAR-2011 | 10:14:58.940 |
| EGOI_110305KSEP6318.E2 | 05-MAR-2011 | 11:54:20.552 |
| EGOI_110305KSEP6341.E2 | 05-MAR-2011 | 13:33:16.664 |
| EGOI_110305KSEP6362.E2 | 05-MAR-2011 | 15:11:48.771 |
| EGOI_110305KSEP6376.E2 | 05-MAR-2011 | 16:49:10.367 |
| EGOI_110305KSEP6399.E2 | 05-MAR-2011 | 18:26:55.970 |
| EGOI_110305KSEP6419.E2 | 05-MAR-2011 | 20:05:35.578 |
| EGOI_110305KSEP6439.E2 | 05-MAR-2011 | 21:46:42.196 |
| EGOI_110305KSEP6454.E2 | 05-MAR-2011 | 23:30:44.343 |
| EGOI_110305MAEP3161.E2 | 05-MAR-2011 | 08:45:59.896 |
| EGOI_110305MAEP3177.E2 | 05-MAR-2011 | 10:22:10.987 |
| EGOI_110305MAEP3189.E2 | 05-MAR-2011 | 19:59:31.041 |
| EGOI_110305MAEP3211.E2 | 05-MAR-2011 | 21:38:19.650 |
| EGOI_110305MIEP4934.E2 | 05-MAR-2011 | 03:09:51.830 |
| EGOI_110305MIEP4958.E2 | 05-MAR-2011 | 04:51:07.449 |
| EGOI_110305MIEP4982.E2 | 05-MAR-2011 | 15:29:09.869 |
| EGOI_110305MIEP5008.E2 | 05-MAR-2011 | 17:09:04.488 |
| EGOI_110305MSEP9143.E2 | 04-MAR-2011 | 23:48:47.592 |
| EGOI_110305MSEP9168.E2 | 05-MAR-2011 | 10:29:33.531 |
| EGOI_110305MSEP9197.E2 | 05-MAR-2011 | 12:07:20.635 |
| EGOI_110305MSEP9218.E2 | 05-MAR-2011 | 21:39:22.657 |
| EGOI_110305MSEP9250.E2 | 05-MAR-2011 | 23:15:27.749 |
| EGOI_110305SGEP1919.E2 | 05-MAR-2011 | 03:51:25.085 |
| EGOI_110305SGEP1926.E2 | 05-MAR-2011 | 14:49:08.130 |
| EGOI_110305SGEP1933.E2 | 05-MAR-2011 | 16:27:01.234 |

[ BACK TO MENU ]

### 1.3 - List of data gaps

| Station | Orbit | Date | Start Time | Stop Time |
|---|---|---|---|---|

[ BACK TO MENU ]

### 1.4 - List of missing products

| Station | Orbit | Date | Start Time | Stop Time | Duration (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| HO | 82979 | 05-MAR-2011 | 00:58:16.114 | 01:11:47.918 | 811.80400 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MM | 82979 | 05-MAR-2011 | 01:10:07.275 | 01:20:25.894 | 618.61900 |
| MS | 82979 | 05-MAR-2011 | 00:04:07.180 | 00:16:00.205 | 713.02500 |
| BE | 82980 | 05-MAR-2011 | 02:16:33.579 | 02:29:09.380 | 755.80100 |
| MM | 82980 | 05-MAR-2011 | 02:52:50.241 | 03:00:52.467 | 482.22600 |
| SG | 82980 | 05-MAR-2011 | 02:28:42.791 | 02:40:03.088 | 680.29700 |
| BE | 82981 | 05-MAR-2011 | 03:55:58.948 | 04:08:18.214 | 739.26600 |
| MM | 82981 | 05-MAR-2011 | 04:35:54.347 | 04:41:56.346 | 361.99900 |
| CM | 82981 | 05-MAR-2011 | 03:24:25.504 | 03:35:43.193 | 677.68900 |
| CM | 82981 | 05-MAR-2011 | 05:04:20.725 | 05:14:15.475 | 594.75000 |
| MM | 82982 | 05-MAR-2011 | 06:18:02.002 | 06:24:16.922 | 374.92000 |
| MI | 82982 | 05-MAR-2011 | 05:08:10.372 | 05:14:07.621 | 357.24900 |
| MM | 82983 | 05-MAR-2011 | 07:58:57.478 | 08:07:22.306 | 504.82800 |
| JO | 82983 | 05-MAR-2011 | 07:36:25.381 | 07:50:43.347 | 857.96600 |
| MM | 82984 | 05-MAR-2011 | 09:39:20.385 | 09:49:57.119 | 636.73400 |
| JO | 82984 | 05-MAR-2011 | 09:16:19.946 | 09:29:29.170 | 789.22400 |
| MM | 82985 | 05-MAR-2011 | 11:19:27.356 | 11:31:30.250 | 722.89400 |
| MM | 82986 | 05-MAR-2011 | 12:59:20.866 | 13:12:00.549 | 759.68300 |
| HO | 82987 | 05-MAR-2011 | 14:48:25.322 | 14:58:21.872 | 596.55000 |
| MM | 82987 | 05-MAR-2011 | 14:38:59.460 | 14:51:41.692 | 762.23200 |
| GS | 82987 | 05-MAR-2011 | 14:01:36.448 | 14:09:31.193 | 474.74500 |
| BE | 82988 | 05-MAR-2011 | 15:13:27.416 | 15:25:05.072 | 697.65600 |
| MM | 82988 | 05-MAR-2011 | 16:18:21.718 | 16:30:55.291 | 753.57300 |
| GS | 82988 | 05-MAR-2011 | 15:39:02.487 | 15:52:52.734 | 830.24700 |
| CM | 82988 | 05-MAR-2011 | 15:48:12.412 | 15:59:36.671 | 684.25900 |
| MM | 82989 | 05-MAR-2011 | 17:57:31.425 | 18:10:04.134 | 752.70900 |
| GS | 82989 | 05-MAR-2011 | 17:18:55.847 | 17:30:53.405 | 717.55800 |
| CM | 82989 | 05-MAR-2011 | 17:28:03.524 | 17:37:52.550 | 589.02600 |
| MM | 82990 | | | | |

[ BACK TO MENU ]

### 1.5 - List of corrupted products

| Station | Orbit | Time |
|---|---|---|

## 2 - Instrument Indicators and Daily Plots

### 2.1 - Instrument Indicators Status

| Indicator | Value |
|---|---|

| | |
|---|---|
| MPH Product Confidence | OK |
| SPH Product Confidence | OK |
| Command Word Echo Summary | OK |
| Instrument Status 1A | OK |
| Instrument Status 1B | OK |
| Instrument Status 2 | OK |
| Integration Times Channel 1 | OK |
| Co-Adding and Cluster Mode Flags | OK |
| Integration Times Band 2A | OK |
| Integration Times Band 2B | OK |
| Integration Times Band 3 | OK |
| Integration Times Band 4 | OK |
| Scan Mirror position | OK |
| Polarization Detectors | OK |
| FPA Temperatures A | OK |
| FPA Temperaturas B | OK |
| Charge Amp Temperatures | OK |
| Other Temperatures A | OK |
| DDHU Temperatures | OK |
| Optical Bench Temperatures | OK |
| Other Temperatures B | OK |
| Calibration Lamp and Instr. Status 3 | OK |
| Scan Mirror and Motor Current | OK |
| Selected Temperature A | OK |
| Selected Temperature B | OK |
| Selected Temperature C | OK |
| Channel 1 Summation | OK |
| Channel 2 Summation | OK |
| Channel 4 Summation | OK |
| Log Pages | OK |
| 331/338 nm Uncal. Line Ratio | OK |
| Uncal. PMDs as RGB signal | OK |
| 780 nm Uncal. Intensity | OK |

## 2.2 - Daily Plots

The images linked below provide a quick check on the data coverage and instrument performance. All data are UNCALIBRATED. For the explaination see the GOME Performance Legend

NEAR IR Intensity




Ozone Line Ratio




PMD Image (Earthshine Radiance)




## 3 - Instrument Calibration

### 3.1 - Solar Calibration (Daily/TST44)

| Daily(D)/TST44(T) | Start Time | End Time (T) | Orbit | Ground Station Visibility | Warm Detector Temperature (TST/44) | Max PMD Readout during solar calibration (BU set 2/12) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

### 3.2 - Lamp Calibration (Quarterly/TST44)

| Quarterly(Q)/TST44(T) | Start Time | End Time | Orbit | Ground Station Visibility | Warm Detector Temperature (TST/44) | Lamp Instability Voltage (if any)(V) | Lamp Failure N. (if any) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

(1)

[ BACK TO MENU ]

## 4 - Instrument Anomalies

### 4.1 - Single Event Upset (SEU)

| Start Time | End Time | Start Orbit | End Orbit | Ground Station Visibility |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |

### 4.2 - Instrument Off

| Start Time | End Time | Start Orbit | End Orbit | MPS Resumption | Ground Station Visibility |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |

### 4.3 - Cooler Switchings

| Start Time | End Time | Start Orbit | End Orbit | Ground Station Visibility | Max Temp. Ch 1 | Max Temp. Ch 2 | Max Temp. Ch 3 | Max Temp. Ch 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

[ BACK TO MENU ]

# 5 - Instrument Operations

Additional Info

## 5.1 - Timeline Interruptions

| Start Time | End Time | Start Orbit | End Orbit | Ground Station Visibility |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |

## 5.2 - TST44

| Start Time | Start Orbit | Ground Station Visibility |
|---|---|---|
| -- | -- | -- |

## 5.3 - Power Cycle

| Start Time | End Time | Start Orbit | End Orbit | Ground Station Visibility |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |

## 5.4 - Wrong Command Execution

| Start Time | End Time | Start Orbit | End Orbit | Ground Station Visibility |
|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- |

## 5.5 - Narrow Swath Timeline

| Start Time | End Time | Start Orbit | End Orbit |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |

## 5.6 - Seasonal Operations

| Start Time | End Time | Start Orbit | End Orbit |
|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- |

[ BACK TO MENU ]

(1) The Solar/lamp calibration is carried out routinely or after an instrument switch-off or a power cycle (performed to reset the instrument when abnormal values are observed); in the latter cases the coolers are off and the temperature refers to the warm detectors